

l49_scmpds_2

(TMd877QHGFjB9Ji7DZPXGATmY1igZ7VBcH7)

October 27, 2020

Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_compos_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_scmpds_2 : \iota$ be given. Let $k1_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_numbers : \iota$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $k2_compos_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_compos_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_compos_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_compos_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_compos_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_compos_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_extpro_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_memstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_extpro_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $np_2 : \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (v1_compos_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X1 X0)) \Rightarrow (k2_compos_0 X0 X1 = k4_xtuple_0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k1_xtuple_0 (k4_tarski X0 X1) = X0 \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_compos_1 X0) \Rightarrow ((v1_compos_0 (u1_compos_1 X0)) \wedge ((v2_compos_0 (u1_compos_1 X0)) \wedge ((v3_compos_0 (u1_compos_1 X0)) \wedge (v5_compos_0 (u1_compos_1 X0)))))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (l1_extpro_1 X1 X0) \Rightarrow ((l1_memstr_0 X1 X0) \wedge (l1_compos_1 X1)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$(v1_extpro_1 k1_scmpds_2 np_2) \wedge (l1_extpro_1 k1_scmpds_2 np_2) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. k4_xtuple_0 X0 = k1_xtuple_0 (k1_xtuple_0 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.k3_xtuple_0 X0 X1 X2 = k4_tarSKI (k4_tarSKI X0 X1) X2 \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X1 = k1_tarSKI X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X1) \Leftrightarrow (X2 = X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v5_compos_0 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 X0) \quad (9)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(m1_subset_1 X0 (u1_compos_1 k1_scmpds_2)) \Rightarrow ((X0 \in k1_tarSKI (k3_xtuple_0 k6_numbers k1_xboole_0 k1_xboole_0)) \Rightarrow (k2_compos_0 (u1_compos_1 k1_scmpds_2) X0 = k6_numbers))$$